

Baebele ya bana
E tlesa



Noa le
meetsefula



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus

E lomagantswe ke: M. Maillot; Tammy S.

E phetotswe:

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2017 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela
kgotsa go kwala polelo e, fela ga o sa e rekisi.



Noa e ne le monna
yo a ne a obamelang
Modimo. Batho
botlhe ba ne ba sa

rate Modimo

ebile

ba sa mo

utlwelele.



Tsatsi lengwe, Modimo
a bua sengwe se se
makatsang. "Ke tla
bolaya le go senya
lefatshe

lotlho"


Modimo a

raya Noa.

Losika la gago

ke lona fela le tlo


phulosiwang.



Modimo a raya Noa gore
Morwalela wa matsi o tlo tla o
kgorometsa lefatshe lotlhe.
Itirele mokoro o mogolo
ka dikgong
tsa pina.



O dirile losika lwa gago
le di phologolo. Modimo a
tlhalosetsa Noa gore Mokoro a o
dire jang. Noa a nna matlhagatlhaga!





Batho ba ne ba
tshega Noa ga
a ne a dira
mokoro.

Mme
Noa a
tswelela go
dira mokoro ebile a
tswelela go bulelela
batho ka Modimo.



Noa o ne a na le tumelo e kgolo thata.
A dumela Modimo le fa pula e se ene.

Mokoro o ne o siame
gore o ka dirisiwa, o
tletse ka dile
tsotle.



Jaanong diphologolo diatla. Modimo a
tlisa mefuta e supa ya diphologolo. Le
e mebedi e mengwe.



Dinonyane tse di kgolo le tse dinnye,
le diphologolo tsotle dia tsena mo
mokorong.



Gongwe batho bona ba
ne ba tshega Noa
ga a ne a tsenya
diphologolo.



Ga banke ba tlogela
go leofela Modimo
ebile ga ba kopa
go tsena mo
mokorong.



La mafelelo,



diphologole
tshotle dia
tsena mo
mokorong.

"Tlaya o tsene mo
mokorong," Modimo
a bitsa Noa.



"Wena le ba losika




Iwa gago."

Botlhe ba
ile ba

tsena mo
mokorong.

Modimo a be a
tswala mojako!





Morago ga seo,
pula ya morwalela
ya tla, ya kgurumetsa
lefatshe lotlhe ka malatsi
le masigo a le 40.





Morwalela
wa matsi wa tlala
mafelo o tthe. Ga pula e
ema, dithaba tsothe dine di
tletse metsi. Dilo tsothe tse
di ne di na le bophelo dia swa.





Ga matsi a nanoga,
mokoro wa nanogela
godimo ga metsi. Go
ka tswa go le lefifi ka
mo gare ga mokoro,
mokoro one o
bolokile bo
phelo jwa Noa.





Morago ga dikgwedi tse
tlhano tsa morwalela,
Modimo a romela lerole
le le omileng,
mokoro
wa tla

wa ema
godimo ga thaba
ya Ararat.



Noa a nna ka mogare
ga mokoro, malatsi a
le 40 gore metsi a
fokotsege.



Noa o rumetse legakabe le leeba ka fese tere. Fa e sa fetlhela lefatshe le le omileng, leeba la boela kwa go Noa.



Ya re morago ga beke, Noa a leka
gape.



Leeba la bowela
morago le letlhare
mo molomong.
Morago ga beke Noa a
itsi gore lefatshe le
omile. Fa leeba le sa
bowela kwa go ena.




Modimo a raya Noa; e ne e le nako ya go tswa mo mokorong. Mogo le ba lelapa la gagwe ba thusa go folosa diphologolo.



Noa o ne a itumetse
thata! A direla
Modimo setlhabelo


gonne o mo
phulositse le ba
lelapa la gagwe
mo morwalela
wa matsi.






Modimo a
naya Noa
tshepiso
e ntle.

A ka se tlhole
a a tlhola batho
ka morwalela
gape.



Noa le ba
lelapa la gagwe
ba simolola bo
phelo bo bosha
morago

ga morwalela.



Ka nako,
ditlogolwana tsa gagwe
dia tlala naga yotlhe.
Batho botlhe ba di
tshaba tshaba
ba tswa

go Noa le
ba lelapa la gagwe.



Noa le meetsefula

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo,
Baibele,

e fitlheletswe mo

Genesi 6-10

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka Modimo o montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata, o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena, o tla phela le ena go ya bosakhutleng.



Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo: Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kete ke go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

